

Na osnovu člana 178. tačka (6) Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/17; 19/18 i 54/19) UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje

Nerevidirani polugodišnji izvještaj za period 01.01.2020. – 30.06.2020. godine

Izvještaj o dobitku ili gubitku i ostalom ukupnom rezultatu

	01.01.2020.- 30.06.2020.	01.01.2019.- 30.06.2019.
	000 BAM	000 BAM
Prihodi od kamata i slični prihodi	27.764	28.356
Rashodi od kamata i slični rashodi	(4.312)	(3.978)
Neto prihodi od kamata	23.452	24.378
Prihodi od naknada i provizija	8.515	9.274
Rashodi od naknada i provizija	(1.651)	(1.631)
Neto prihodi od naknada i provizija	6.864	7.643
Prihodi od dividendi i učešća u kapitalu	-	10
Neto dobiti od trgovanja i kursnih razlika po preračunavanju monetarne imovine i obaveza	706	678
Ukupni operativni prihodi	31.022	32.709
Troškovi zaposlenih	(8.550)	(8.515)
Troškovi amortizacije materijalne imovine	(1.172)	(1.090)
Troškovi amortizacije nematerijalne imovine	(861)	(600)
Ostali administrativni troškovi	(6.314)	(6.016)
Ukupni operativni troškovi	(16.897)	(16.221)
Dobit prije umanjenja vrijednosti i rezervisanja	14.125	16.488
Neto gubici / povrati od umanjenja vrijednosti za kreditne rizike	(4.937)	(1.971)
<i>a) Finansijska imovina po amortizovanom trošku</i>	(4.894)	(1.952)
<i>b) Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>	(43)	(19)
Rezervisanja za rizike i troškove	1.552	(227)
<i>a) Rezervisanja za kreditne rizike preuzetih obaveza i datih finansijskih garancija</i>	1.552	(227)
<i>b) Rezervisanja za otpremnine</i>	-	-
<i>c) Rezervisanja za sudske sporove</i>	-	-
Ostali operativni prihodi i rashodi	497	82
Dobici / gubici od prodaje nekretnina i opreme	(17)	-
Dobit prije oporezivanja	11.220	14.372
Porez na dobit	(1.066)	(1.437)
Dobit za period	10.154	12.935
Ostali ukupni rezultat, neto od poreza na dobit		
Stavke koje mogu biti naknadno reklasifikovane u dobitke ili gubitke:		
Pozitivni efekti revalorizacije materijalne imovine	48	-
Gubici/Dobici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	(1 853)	43
Ukupni rezultat (dobit) za period	8.349	12.978
BAM	BAM	
Zarada po akciji	73,23	93,29

Obaveze		
Finansijske obaveze koje se drže radi trgovanja	1	0
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	1.361.393	1.392.598
<i>a) Depoziti i krediti od banaka</i>	324.335	353.857
<i>b) Depoziti i krediti od komitenata</i>	1.034.288	1.035.665
<i>c) Obaveze po osnovu zakupa</i>	2.770	3.076
Poreske obaveze	268	644
<i>a) Tekuće poreske obaveze</i>	0	381
<i>b) Odložene poreske obaveze</i>	268	263
Ostale obaveze	19.082	18.555
Rezervisanja za rizike i troškove	3.796	5.038
<i>a) Rezervisanja za kreditni rizik preuzetih obaveza i datih finansijskih garancija</i>	2.078	2.959
<i>b) Rezervisanja za otpremnine</i>	222	222
<i>c) Rezervisanja za sudske sporove</i>	1.496	1.857
Ukupno obaveze	1.384.540	1.416.835
Kapital i rezerve		
Akcijski kapital	97.055	97.055
Emisiona premija	373	373
Zakonske rezerve	9.706	9.706
Rezerve kapitala	42.897	42.846
Regulatorne rezerve za kreditne gubitke	(5.076)	0
Rezerve vrednovanja	2.683	4.488
Zadržana zarada	90.306	60.746
Neto dobit za period	10.154	29.581
Ukupno kapital i rezerve	248.098	244.795
Ukupno obaveze, kapital i rezerve	1.632.638	1.661.630
Vanbilans		
1. Neopozive obaveze za kredite	101.969	121.978
2. Izdate garancije	88.760	95.148
3. Akreditivi	849	4.052
Ukupno vanbilans	191.578	221.178

Izvještaj o tokovima gotovine

	01.01.2020.- 30.06.2020.	01.01.2019.- 30.06.2019.
	000 BAM	000 BAM
Tok gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Prihodi od kamata i slični prihodi	27.764	28.356
Rashodi od kamata i slični rashodi	(4.312)	(3.978)
Prihodi od naknada i provizija	8.515	9.274
Rashodi od naknada i provizija	(1.651)	(1.631)
Prihodi od dividendi i učešća u kapitalu	0	10
Neto dobiti od trgovanja i kursnih razlika po preračunavanju monetarne imovine i obaveza	706	678
Ostali administrativni troškovi	(14.864)	(14.531)
Ostali prilivi / odlivi	480	82
1. Neto tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti	16.638	18.260
Promjene u poslovnoj imovini i obavezama		
Promjene u Finansijskoj imovini po amortizovanom trošku		
Obavezna rezerva kod Centralne banke	(3.649)	5.300
Kredit i potraživanja od banaka	(52.902)	73.782
Kredit i potraživanja od komitenata	42.161	(26.070)
Promjene u Finansijskim obavezama po amortizovanom trošku		
Depoziti i krediti od banaka	(29.522)	(83.915)
Depoziti i krediti od komitenata	(1.377)	(15.253)
Obaveze po osnovu zakupa	(306)	(3.334)
Ostala aktiva	(3.080)	(4.706)
Ostale obaveze	249	1.479
2. Neto promjene u poslovnoj imovini i obavezama	(48.426)	(52.717)
3. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti prije poreza (1+2)	(31.788)	(34.457)
4. Porez na dobit - plaćeni	(1.543)	(1.271)
5. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (3+4)	(33.331)	(35.728)
Tokovi gotovine iz ulagačkih aktivnosti		
Materijalna imovina	(587)	(590)
Nematerijalna imovina	(386)	(722)
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	(28.243)	(22.604)
Isplata dividende	0	(5.494)
6. Neto tok gotovine iz ulagačkih aktivnosti	(29.216)	(29.410)
7. Neto povećanje / (smanjenje) gotovine (5+6)	(62.547)	(65.138)
8. Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda	143.893	225.492
9. Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda (7+8)	81.346	160.354

Izvještaj o finansijskom položaju

	30.06.2020.	31.12.2019.
	000 BAM	000 BAM
Imovina		
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	81.346	143.893
Finansijska imovina koja se drži radi trgovanja	47	244
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	247.131	218.888
Finansijska imovina po amortizovanom trošku	1.266.629	1.257.249
<i>a) Obavezna rezerva kod Centralne banke</i>	130.665	127.016
<i>b) Krediti i potraživanja od banaka</i>	157.017	104.115
<i>c) Krediti i potraživanja od komitenata</i>	978.947	1.026.118
Materijalna imovina	22.764	23.715
Nematerijalna imovina	10.034	10.530
Poreska aktiva	101	6
<i>a) Tekuća poreska sredstva</i>	95	0
<i>b) Odložena poreska sredstva</i>	6	6
Ostala aktiva	4.586	7.105
Ukupna imovina	1.632.638	1.661.630

Izvještaj o promjenama na kapitalu

	Akcijski kapital	Emisiona premija	Zakonske rezerve	Rezerve kapitala	Regulator. rezerve za kreditne gubitke	Rezerve vrednovanja	Zadržana zarada	Neto dobit za godinu	Ukupno
	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM
Stanje na dan 1. januar 2019.	97.055	373	9.706	39.242	3.604	2.447	38.477	27.771	218.675
Raspodjela dobiti	-	-	-	-	-	-	27.771	(27.771)	-
Isplata dividende	-	-	-	-	-	-	(5.553)	-	(5.553)
Prenos u rezerve	-	-	-	3.604	(3.604)	-	-	-	-
Neto dobit za godinu	-	-	-	-	-	-	-	29.581	29.581
Ostali ukupni rezultat:									
Neto gubitak/dobitak od promjene fer vrijednosti finansijske imovine kroz ostali ukupni rezultat	-	-	-	-	-	649	-	-	649
Neto gubitak / dobitak od rezervisanja za kreditne rizike na finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	-	-	-	-	-	(973)		-	(973)
Neto gubitak/dobitak perioda priznati direktno u kapitalu							51		51
Efekti revalorizacije materijalne imovine nekretnina	-	-	-	-	-	2.365	-	-	2.365
Stanje na dan 31. decembra 2019.	97.055	373	9.706	42.846	-	4.488	60.746	29.581	244.795
Prva primjena Odluke u upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka					(5.076)				(5.076)
Raspodjela dobiti							29.581	(29.581)	0
Isplata dividende									0
Prenos u rezerve				51			(51)		0
Neto gubitak / dobitak perioda priznati direktno u kapitalu							30		30
Neto dobit za godinu	-	-	-	-	-	-	-	10.154	10.154
Ostali ukupni rezultat:									
Neto gubitak/dobitak od promjene fer vrijednosti finansijske imovine kroz ostali ukupni rezultat	-	-	-	-	-	(1.896)	-	-	(1.896)
Neto gubitak / dobitak od rezervisanja za kreditne rizike na finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	-	-	-	-	-	43	-	-	43
Efekti revalorizacije materijalne imovine - nekretnina	-	-	-	-	-	48	-	-	48
Stanje na dan 30. juna 2020.	97.055	373	9.706	42.897	(5.076)	2.683	90.306	10.154	248.098

OSNOVNE INFORMACIJE O BANCIMA				
UniCredit Bank a.d. Banja Luka Marije Bursać broj 7, Banja Luka Telefon: 051 / 243 200 Telefaks: 051 / 212 830 S.W.I.F.T. BLBABA22 E-mail : info-bl@unicreditgroup.ba Web-adresa: www.unicreditbank-bl.ba	NADZORNI ODBOR: Pasquale Giambol, predsjednik Laura-Kristina Orlić, zamjenik predsjednika Daniel Svoboda, član Perica Rajčević, član Zoran Vasiljević, član	ODBOR ZA REVIZIJU: Jelena Poljašević, predsjednik Ante Križan, član Antonija Matošin, član	UPRAVA: Gordan Pehar, predsjednik Uprave Banke Siniša Adžić, član Uprave Banke Slađan Stanić, član Uprave Banke Tsvetelin Petyov Minchev, član Uprave Banke	Eksterni revizor: Deloitte d.o.o. Banja Luka Interni revizor: Senka Presečan Aktionari koji imaju 5% ili više akcija sa glasačkim pravima: 1. UniCredit S.p.A. Italija 99,4252% Poslovnu mrežu UniCredit Bank a.d. Banja Luka na dan 30.06.2020. godine čine Centrala u Banjoj Luci sa sjedištem u Ulici Marije Bursać broj 7 i 36 filijala (31.12.2019: Centrala i 36 filijala). Na dan 30.6. 2020. godine Banka je imala 440 radnika (31.12.2019: 441).

Napomena:

Nerevidirani polugodišnji izvještaj za period 01.01.2020.-30.06.2020. godine u skraćenom obliku objavljen je na internet stranici Banke: www.unicreditbank-bl.ba i na internet stranici BanjaLučke berze a.d. Banja Luka: www.blberza.com.